









Melemo ho bao e leng ditho tsa ISASA Provident Fund

| | Ho Dumelleha | Ho Beha Mejafatshe Ka Nako | Ho Beha Mejafatshe Pele Ho Nako | Ho Beha Mejafatshe Ka Mora Nako | Ho Itokolla Mosebetsing/ Ho Fokotswa Le Ho Lelekwa Pele Ho Dilemo Tsa Ho Beha Mejafatshe | Ho Qhwala | Ho Hloka-halla Mosebetsing |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| Ketsahalo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokgwa Wa Ho Lokela | Basebeletsi ba ka dinako tsohle ba ya dumelleha mekgahlelong e hlalositse ke Sekolo, ba ya lokeleha ho ba ditho tsa Letlole. | Ho beha mejafatshe ka nako ke dilemong tse pakeng tsa 55 le 70 ho ya ka qeto ya Sekolo. | Dilemo le ha e le dife tse 10 ka hara nako e tlwaellehileng ya ho beha mejafatshe jwalo ka mohiri a dumetse. | Dinyehelo di ntse di lefshwa Letloleng ke setho le mohiri. | Ho fumana ditjhelete tsa hao ho etsahala o tlohela mosebetsi mohiring wa hao, ekaba ka ho itokolla, ho beha mejafatshe kapa ho lelekwa, pele ho filha dilemong tsa ho beha mejafatshe. Thomello pakeng tsa dikolo: Ebang o ka ya Sekolong se seng seo ebang ke karolo ya Letlole la ISASA Provident, ho ya tlameha hore Tjhelete Yohle ya Hao e romelwe akhaonteng ya Sekolo seo se setjha. O tla tswelapele ho fumana ditshwanelo jwalo ka setho sa Letlole ka tswello. | Melemo e tlameha ho amohelwa ke Mofani wa Inshoreense ho ya ka maano mabitsong oa bahiri eseng karolo ya Letlole. Ho ka lokela molemong wa ho qhwala, o tlameha o sa kgone ho iketsesa letho kapa mosebetsi o tshwanang le wa hao. Bopaki ba bongaka ho pakahatsa hore teleimo ya hao e tlameha ho romelwa. | Ho ka lokela hore o ka fumana molemo ona, mohiri le Letlole ba tlameha ho tsebiswa ka lefu la hao. |
| Sebopeho Sa Melemo | O etsa nyehelo ya bonnyane ba 5,0% ho Phenshene e Hulwang Moputsong ho kennngwa ho Letlole mme mohiri le yena o lefa bonnyane ba 4,0% hammoho le ditjeho tsa melemo ya inshoreense ya lefu le ho qhwala esitana le tsa tsamaiso. Ho tloha ka la 1 Thakubele 2021 matlole a provident fund a tlameha ho sebetsa jwalo ka matlole a diphenshene, mohl, nakong ya ho beha mejafatshe ho ka nkuwa karolo ya nngwe-tharong e le tjhelete e sekolokoto, mme karolo ya pedi-tharong e tlameha ho sebediswa ho inkela phenshene ya bophelo. Ho sireletsa ditokelo tsa setlamo tsa ditho, ho tloha ka la 1 Thakubele 2021, ditho kaofela tsa hona jwale di tla ba le "dinkgo" tse pedi tsa tjhelete e Letloleng. "Nkgo" ya setlamo le "nkgo" e seng ya setlamo. | Tjhelete o neng o ntse o e bokella e kenyeletsa dinyehelo tsa hao o le setho le tsa mohiri, ho sa kenyeletse melemo ya lefu, ho qhwala le ditjeho tsa tsamaiso hammoho le diphaello tsa pehelletso. | O tla fumana tjhelete ya hao o neng o ntse e bokella. | O tla fumana tjhelete ya hao o neng o ntse e bokella. | Ebang o tswa Letloleng, ka kotloho o tla ba setho se Hlokomelletseng Tjhelete sa Letlole ka mora matsatsi a 120, ntle ebang o etsa kgetho enngwe. Lena ke leano la Letlole le Sebediswang ho Hlokomela Tjhelete, le tsamaisanang le molao o motjha wa ho Boloka O Tlamang. Ebang o kgetha ho nka tjhelete ya hao o tla fumana tjhelete ya hao o neng o ntse o e bokella.  | Ditho tsa Dikolo tse keneng pele ho la 1 Mmesa 2001. O tla fumana 87% (75% ea moputso oa phenshene o lefuoaang setho le 12% ea Mohiri oa Mohiri o lefelloa Letloleng), ho ya ka moputso wa kgwedi le kgwedi, o hulwang ho tswa tjheleteng e leng R165 000, o lefshwang ka mora dikgwedi tse 3 tsa ho leta. Tjhelete ya ho qhwala e tlhelwa pele ho nako ha: • lilemo tse tloaelehileng tsa phenshene • ha setho se hloka-hala • letsatsi leo mofani wa inshoreense a reng tjhelete ya ho qhala e ya tlhelwa. Molemo o ka se fet e paloyohle ya Pakana e Nete-faditseng ya setho, ka mora ho hulwa lekgetho, mathomong a nako ya ho leta. | Bao o ba hlokomelang ba tla fumana tjhelete e sekolokoto e menahantseng moputso wa hao ka makgetlo-kgetlo le ho lefswa lekgetho, ho ipapisitse le dilemo tsa hao, ka nako eo o hloka-halang ka yona, e tla lefshwa ka ho latelang: Dilemo tse 18 - 35: 2.97 Dilemo tse 36 - 40: 2.52 Dilemo tse 41 - 45: 1.95 Dilemo tse 46 - 50: 2.06 Dilemo tse 51 - 55: 1.84 Dilemo tse 56 - 60: 1.63 Dilemo tse 61 - 64: 1.52 Dilemo tse 65 - 70: 1.74 Hodima moo O buseletswa tjhelete eo e leng kgale o e bokella. |
| Dikgetho | Dikolo di kgetha segkhahla se tshwanetseng, seo ebang se ke ke sa ba ka tlase ho bonnyane ba 4%. O ka nna wa eketsa dinyehelo tsa hao ka boithapo ho kenya Letloleng. Batho ba kgona ho hulelwa lekgetho ditjheleteng tse lefihleng ke mohiri le ke yena mosebetsi matloleng ohle a ho beha mejafatshe le fihlang ho 27.5% moputso o mongata haholo kapa tjheleteng e hulelwang lekgetho. Tjhelete e bongata bo fihlang ho R350 000 ka selemo ke yona e sebediswang matloleng ohle a kopane. | O ka nna wa kgetha ho nka tjhelete o neng o ntse o e bokella, e le kontane, ho tswa "nkong" ya setlamo kapa phenshene e ka nkwa ka tshebediso ya Letlole kapa inshoreense ya Ngodisitsweng wa kgetho ya hao. O tlameha ho sebedisa karolo ya nngwe tharong ya tjhelete o neng o ntse o e bokella "nkong" e seng ya setlamo, ho reka annuity ya bophelo (ho morekisi wa inshoreense kapa ho tswa Letloleng, e leng annuity e o dumellang ho etsa lekeno ha o se o behile mejafatshe). Karolo ya nngwe tharong "nkong" e seng ya setlamo, o ka e nka e le sekolokoto. Haeba boleng ba "nkong" e seng ya setlamo, bo ka fatshe ho R247 500 nakong ya ho beha mejafatshe, o ka nna wa nka tjhelete e kontane. Ho ya ka molao, Letlole le boetse le fana leano la annuity. Ho bohlokwa ho tseba hore sena ha tlhophiso e tlamang mme ditho di tshwanela ho etsa kgetho ya Ho Kena moralong ona ebang di batla ho sebedisa dikgetho tse pedi tsa Letlole la phenshene. Letlole le fana ka kgetho ya Life and Living annuity, mme ditho di tla fumana koteishene ya tsona ka bobedi, ha di saletswa ke dilemo tse hlano pele di beha mejafatshe. Ditho di fuwa molemo wa ho thojwa maikutlo ha di beha mejafatshe bonnyane dikgwedi tse 3 pele ho dilemo tse tshwanetseng tsa ho beha mejafatshe. | | | Ebang o etsa qeto ya ho ntsha tjhelete ya hao (mme ebile o se setho se Hlokomelletseng tjhelete) o na le dikgetho tse 4 tsa ho lefshwa: • O ka nna wa kenya tjhelete ho retirement annuity (RA) • O ka nna wa kenya tjhelete ho preservation fund • O ka nna wa kenya tjhelete letloleng la mohiri wa hao • O ka nna wa ntsha tjhelete kontane | Tjhelete e fumanehang e ka nna ya fokotswa kapa ya kginwa ke Mofani wa Inshoreense ebang setho se bonwa se phetse kapa se kgona ho iketsesa tjhelete. Tjhelete e tla eketswa ka CPI (e leng ka bongata ba 4%) ka selemo nakong ya ho qhwala. | Le ha di-Board di tla latela ditakatso tsa hao ho ya ka kgetho ya hao foromong ya bajalefa, lentsewa le ho qetela hore ke mang a tla fumana tjhelete ka ho hloka-hala ha setho, ho itshetlehlile ho di-Board, tseo ho ya ka Molao wa Phenshene ho hloka-halang hore di netefatse hore kaofela batho ba neng ba hlokomelwa ke mofu ba ya kenyeletswa. Ho hloka-hala o etse bonnete hore tjhelete ya lefu le ho qhwala e tswang Letloleng ke e o tshwanetseng le lelapha la hao. Ebang o na le maikutlo a hore e ka se lekane o ka nna wa batla inshoreense enngwe kantle ho Letlole. |
| O Kgothaletswa Ho Nka Bohato | Tjhelete e hulwang Moputsong ke karolo ya moputso wa hao e sebediswang ho bala nyehelo Letloleng. | Letlole le o dumella hore o ka tlohela tjhelete ya hao ha o beha mejafatshe, mohl, tjhelete o e bokelletseng mme wa tswelapele ka ho ba setho sa Letlole le ha o se o fihlile dilemong tsa ho beha mejafatshe le ha o se o tlohetse mosebetsing. O ke ke wa dumella hore o nne o tswelapele ka dinyehelo Letloleng ha o se o fihlile nakong ya ho beha mejafatshe. Melemo ya lefu, ho qhwala le lepato (ebang e le teng) e tla fediswa. Tjhelete ya hao e tla tswelapele ho beheletswa ho portfolio o e kgethileng kgale, empa o ntse o ka nna wa kgetha portfolio e nngwe. Ho bohlokwa ho hlokomela hore ho ya ka molao o motjha wa ho tswelapele ka pheleto ya phenshene o se o le dilemong tsa ho beha mejafatshe (Deferred Retiree) o boetse o na le kgetho ya ho kenya tjhelete ho Retirement Annuity kapa Preservation Fund ya kgetho ya hao. O eletswa hore o fumane keletso ya ditjhelete ho tswa ho moeletsi wa ditjhelete ya dumelletseng. Ho fumana moeletsi wa ditjhelete o ka sheba institjhute ya Financial Planning ho www.fpi.co.za Kapa ikopanye le Bursar/HR ho fumana ditha tsa ho ikopanya le moeletsi wa Old Mutual bakeng sa tsebo ya hao. | | | E ka ba bohale ho boloka tjhelete ya hao ho fihlela o beha mejafatshe. Ho ntsha tjhelete kontane ho ka bonahala e le mohato o hohelang, empa ho ka ba le tshusumetso mererong ya hao ya ho beha mejafatshe, ya nakong e tlang. Ditaba tsa lekgetho ho tlameha di be maemong a matle ka dinako tsohle, ka ha tjhelete le ha e le e lefshwang ke Letlole e tlameha ho ba le tax clearance ho tswa SARS. | Ha ho etsahala hore kopo ya tjhelete ya ho qhwala e se atlehe, o ka etsa kgetho ho o mong mokgwa wa ho ntsha tjhelete o kahodimo, le teng ebang o tlohetse mosebetsi le ho amohelwa melemong e hlalositse kahodimo. Nakong eo o ntseng o amohela tjhelete ya ho qhwala o tla dula o ntse o le setho se nyehelang ka ho fella Letloleng, se bolelang hore o tla tswelapele ho fumana inshoreense ya lefu ho tswa mosebetsing wa hao ebile o tla fumana tjhelete ya phenshene. | O hopotswa hore o ne o njhafatse foromo ya kgetho ya hao ya bajalefa kgafetsa ho qoba tiehiso sa hloka-halang kabong ya tjhelete ya lefu. Ditaba tsa lekgetho ho tlameha di be maemong a matle ka dinako tsohle, ka ha tjhelete le ha e le e fe e lefshwang ke Letlole e tlameha ho ba le tax clearance ho tswa SARS. Tefo ya tjhelete ya lefu e ka nna ya dieha ho lefshwa. Etsa bonnete hore molekane wa hao o tla nne a fumane tjhelete nakong ena. Bua le moeletsi wa ditjhelete ya dumelletseng ho o thusa ka moralo wa ditjhelete. |